

Ciencias experimentaus	<b>Los volcans e terratremes</b>	C3
Cèu e terra	<p><b>Competencias :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descríver una desbondada volcanica de terra en usar d'un vocabulari especific</li> <li>- saber la diferencia entre mantunas desbondadas</li> <li>- conéisher lo cas daus terratremes.</li> </ul>	
Objectius de las sedenças	<p><b>S1 :</b> avalacion diagnostica e definicion – çò qu'es un volcan ? anatomia d'un volcan</p> <p><b>S2 :</b> los dus tipes de desbondadas: efusiu, esplotiu</p> <p><b>S3 :</b> saber on se tròban los volcans</p> <p><b>S4 :</b> los terratremes</p>	
Ligams	<ul style="list-style-type: none"> <li>- volcan explosiu : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S7jO2z1AiyE">https://www.youtube.com/watch?v=S7jO2z1AiyE</a> (de 0 à 1min26s)</li> <li>- volcan efusiu : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aM9-Kv8KU9I">https://www.youtube.com/watch?v=aM9-Kv8KU9I</a> (de 0 a 2min54)</li> <li>- en bilanç : (c'est pas sorcier) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0C-Gw-F7zkA">https://www.youtube.com/watch?v=0C-Gw-F7zkA</a></li> <li>- terratrem : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=957aDifQsFY">https://www.youtube.com/watch?v=957aDifQsFY</a></li> <li>- esquemas e documents saus volcans : <a href="http://www.les-coccinelles.fr/lecieletlaterre.html">http://www.les-coccinelles.fr/lecieletlaterre.html</a></li> </ul>	

Sedenças	Materiau	Debanar
S1	Gredons de color Huelhas blancs A4	Demandar aus escolans de dessenhar un volcan e aficar au tablèu un còp acabat las òbras.
Çò qu'es un volcano ?	Diccionari Esquemas daus escolans causits.	<p>Cercar una definicion de volcano amassa : escriver la definicion sus la FICA 1.</p> <p>En seguir, se servir d'aquò per causir un o mantuns dessenhs daus escolans lo mèi prep de la definicion.</p> <p>Balhar noms a las diferentes partidas dau volcano : <i>còne volcanic, cratèr, magma, lava, chaminèia</i>.</p>
	Fica 1 – tribalh 1.	Los mainatges van tornar héder l'esquema e botar las sagetas atau de héder una traça escrita. Botar las definicions de magma e lava.
S2  Los dus tipes de volcans	Ligam videò de la pareja Kraft. Fotos Fica 2	tornar díser çò qu'avem hèit en sedençà 1 sau volcano e plan insistir sus la fòrma. Demandar aus mainatges : « com hè lo volcano quan escupís la lava ? » Escotar las perpausicions e sortir lo mot de « desbondada ».




		<p><b>Amuishar videòs daus Kraft e presentar la pareja de vulcanològs. E pausar la question seguenta : « tots los volcans escupissen parièrs ? » Héder sortir los mots de «desbondada explosiva » e «desbondada efusiva ». Amuishar fotos e héder la lista daus critèris de cada.</b></p> <p>- Emplenhar la fica 2 per una traça escrita hèita amassa : « un desbondada es quan lo volcan escupís lava e se desvelha. Mès existís dus tipes de desbondadas : la de qui s'arriu docetament se sona una desbondada efusiva. La de qui peta se sona una desbondada explosiva. »</p> <p style="padding-left: 40px;">Efusiu = coladas de lava, honts de lava en haut dau cratèr. Explosiu = crums cramants, camparòu eruptiu, brasas</p> <p>- Héser lo tribalh 2 de la fica 2 en tribalh solet.</p> <p>- Legir la fica portrèit daus Kraft.</p>
S3  On se tròban los volcans ?	<b>Mapa daus volcans dau monde</b> <b>Fica 3</b>	<p>Demandar aus mainatges on se tròban los volcans. Héser una lista de çò perpausat au tablèu.</p> <p>- Tribalh 1 : Amuishar la mapa daus volcans dens lo monde e la de las placas tectonicas. E demandar d'espiar lo ligam entre los dus. Acabar la discussida per díser : « Los volcans se tròban sus tèrra e dens la mar. O tanben entre los dus. Mes sustot au nivèu de las placas tectonicas. »</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>Recerca</b> <b>Las placas tectonicas.</b></p> </div> <p>- Lo tribalh de recerca se hè en « espausat » per una còla de dròlles : fau préner una sedençatau d'escotar de plan la presentacion e escriver un bilanç amassa.</p> <p>- Héser una uelhada sus Francia e demandar si avem volcans ençò nòsta. Deishar documents sus la tematica atau de que los escolans cercan solets. Deishar préner de las nòtas dens l'espaci balhat dens la fica.</p>



		<p><b>Bilanç :</b> « <i>En Auvernha, avem volcans adromits mès pas atudats. Se pòden desvelhar un jorn o l'aute.</i> »</p>
S4  Los tèrratremes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ligam videò terratrem au Japon</li> <li>- Fica 4</li> <li>- tèxte « atau d'amassar lo tot »</li> <li>- una experiéncia de tremolament e de terratrem praus dròlles</li> </ul>	<p>Demandar çò qu'es un tèrratrem e d'on ven. (esfèits, bilanç dau sinistre)  <b>Escambiar tots amassa. Lo regent escriu las ipotèsis daus escolans.</b></p> <p><b>Amuisha de la videò sus internet dau tèrratrem japonés. Descríver en seguir çò que vesem :</b> « tot bolega, los mublas caden, la gent damora imòbila, la tèrra tremola. »</p> <p><b>Demandar regent :</b>  « D'on ven lo tremolament de la tèrra ? Què hè bolegar la tèrra ? »  <b>Escríver las responsas entenudas au tablèu. Puish tornar soscàr a las placas tectonicas vistas abans (S3).</b></p> <p><b>Héser l'experiéncia de vòsta causida atau d'amuishar çò qu'es un tèrratrem.</b>  <b>Préner la fica 4 : héser un esquema de l'experiéncia hèita. (tribalh 1)</b></p> <p><b>Héser los exercicis de la fica 4.2 e 4.3 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tribalh 2 :</b> tribalh sau vocabulari</li> <li>- <b>que passèt ?:</b> tribalh de deduccions en usar dau vocabulari e experiéncia hèits.</li> <li>- <b>tribalh 3 :</b> sau sismograf.</li> </ul> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>Recerca</b>  <b>L'escalèir de RICHTER</b></p> </div> <p><b>Balhar la leçon de legir amassa e guardar per l'avaloracion.</b></p>





# Los volcans

Fica 1


## 1- Çò qu'es un volcan ? :

Un volcan .....

.....



**Tribalh 1: Emplenha l'esquema en t'ajudar de las definicions au baish :**




**Cratèr :** es lo haut dau trauc dau volcan.

**Còne volcanic :** es lo volcan en eth medish.

**Magmá :** es de pèire horuda e hòrt cauda que damora dens lo volcan.

**Chaminèia :** es lo tudet on sortís la magma.

**Lava :** es de magma qu'es sortit dau volcan.



## Fica 2

### Los volcans

#### 2- Los dus tipes de desbonbadas :

Una desbonbada es :


.....  
.....



**Tribalh 1: Legís los tèxtes ligats e colorida los dus esquemas atau d'amuishar, d'un costat, una desbonbada efusiva, e de l'aute, una desbonbada explosiva :**


- una desbonbada efusiva :

.....  
.....  
.....



- una desbonbada explosiva :

.....  
.....  
.....





**Tribalh 2 : En t'ajudar de la lesson, ditz si cadun daus volcans es efusiu o explosiu.**



.....



.....



.....



.....



## Portrèit de científicas :



Maurici e Katia Krafft son una pareja de volcanòlegs francés dau sègle XXau, coneishuts dens lo monde censèir per las loras recercas, descubèrtas, fotòs e videòs saus volcans.

Mercés au lor coratge, caminavan lo monde per encontrar e víver las desbondadas daus volcans au mei prep.

Morirín au Japon, pendent l'erupcion dau volcan Unzen, en 1991, emportats per un « crum cramant », una mèna de desbondada bastida de hum, pèiras e gàs, cauda de mei o mens 200°C e que va a una velocitat de mei de 100km/h.




**Los Krafft prep daus  
volcans**



**Crum cramant  
o  
Desbondada piroclastica**







# Los volcans

Fica 3

## 3- On se tròban los volcans ? :



**Tribalh 1: espio de plan las duas mapas atau de compréner on se tròban los volcans.**



Mapa de las placas tectonicas

Mapa daus volcans sus Tèrra

Los volcans se tròban.....


.....

.....



**Recerca:** Los volcans en Auvernha. Cerca indicis a perpaus e pren de la nòtas aqui en baish.





Fica 4

## Los terratremes

### 4- Los terratremes :



**Tribalh 1: Dessenha l'experiència hèita en classa qu'amuisha com se debana un terratrem au nivèu dau sòu :**

Un terratrem es :

.....  
.....  
.....  
.....




**Tribalh 2 : Legís lo tèxte en baish, espia l'esquema e respon a las questions en seguir.**

**Document A :**

*« Lo terratrem ven d'una desliurada ahuecada d'energia au hons de la terra pr'amor de las fòrças entre las ròcas. Aqui on se trucan las ròcas s'apèra « lo canton ». Lo result dau terratrem hè que las rocas se trencan. Aquò s'apèra una copadura. Existís tanben terratremes que venen d'una activitat volcànica. »*

*Wikipedia*



- Lo punt dens la terra on comença lo terratrem s'apèra : .....

- Lo punt on lo terratrem es lo mèi hòrt sus la terra s'apèra : .....

- Lo result dau terratrem trinca las ròcas. Aquò s'apèra : .....



**A ton vejaire, que passèt ?**

.....  
.....  
.....



**Document B : terratrem e vias de trin**





**Tribalh 3 : L'estudi daus tèrratremes : legís e respon a las demandas.**


Document C :

« *Cada jorn, e i a mantuns terratremes dens lo monde. La máger part, los umans non lo sentissen pas. Cada annada, casi 100 000 tèrratremes son enregistrats sau planet. La ciencia qu'estudís los tèrratremes s'apèra la sismologia.*

*Per poder saber si un tèrratrem arriba, los sismòlegs se serven d'una maquina, hòrt sensibla a las vibracions, aperada : sismograf.* »

*Wikipedia*

Document D : un sismograf



- 1) Quantes tèrratremes e i a cada annada ? .....
- 2) Com s'apèra la ciencia que tribalha sous tèrratremes ? .....
- 3) Com s'apèra la maquina que nos ajuda a sentir los tèrratremes ? .....
- 4) Tu ton vejaire, com marcha aquesta maquina ? (escriu o dessenha)

.....

.....

.....

.....

## Atau d'amassar lo tot :

**Un volcan** es una **montanha en forma de còne** emplenizada de **magma**. (ròca honuda a mèi de 1000°C). Quan se desvelha, escupís lava, brasas, calhaus de son cratèr : s'apèra una **desbondada**.

Existís dus tipes de desbondadas :

- una desbondada **efusiva** : una grana **hont de lava** sortís dau volcan e va deishar formar **rius** lo long dau còne volcanic.
- una desbondada **explosiva** : après una **explosion**, lo volcan escupís **hums cramants e brasas dangerousas**.

Trobam volcans sus la tèrra, dens la mar e tanben au limit entre los dus.

## **Un terratrem** ven d'una **trencadura de las ròcas** dens la tèrra.

Aquesta trencadura (**l'ipocentra**) envia, a la surfacia de la Tèrra, vibracions gigantas que pòden desformar lo sòu.  
(document B)

Lo lòc, a la surfacia de la tèrra, on se sentís lo mèi hòrt las vibracions se sona **l'epicentra** (pr'amor es tot au dessus de l'ipocentra.)

Per poder s'avalar de l'arribada d'un terratrem dangerós, usam d'un **sismograf**.

